

PULANE YA U FUNZA YO FHUNGUDZWAHO YA KHOVIDI-19: GIREIDI YA 7 (2021-2023)

| GIREIDI YA 7 - THEMO YA 1   |  |  |   |  |
|-----------------------------|--|--|---|--|
| ZWIKILI                     | U thetshesela na U amba  | U vhala na U tala  | U n'wala na U nekedza   | Zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo  |
| Maqovha<br>1-3 a<br>Vhege 1 | U ita ndingo yo linganelaho ya u tōda u dīvha zwine vhagudi vha zwi dīvha. Mawanwa aya a vhlungwa sa mbetselwa ya u itela uri vhukoni na u shaedza ha vhagudi zwi wanuluswe. Mawanwa aya a tea u shumiswa na u thusa kha u ita thevhekano ya nyito dza u funza na u guda.  |  |   |  |
| Vhege<br>1-2                | <p><b>U thetshesela tshītori tshipufhi (nganeapufhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U topola mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• U n'wala n'otsi</li> <li>• U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa contseputi.</li> </ul> <p><b>U dovha wa anetshela tshītori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U dovha u anetshela</li> </ul> | <p><b>Tshibveledzwa tsha Litheretsha: Zwiōtori zwipufhi (nganeapufhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha litheretsha sa: vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḁano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha</li> </ul> | <p><b>U n'wala pharagirafu ya nganetshelo/u vhuisa muhumbulo</b></p> <p><b>U tevhedza milayo ya pharagirafu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fhungo la tshoho ya pharagirafu</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho.</li> <li>• U shumisa maḁanganyi u itela u paḁekanya.</li> <li>• U tlatshedza tshoḁea dza tshibveledzwa tshi ngaho sa u anetshela/buletshedza tshītori.</li> <li>• U shumisa maipfi na</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b><br/>Madzina zwao, madzina vhukuma</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b><br/>Mafhungo tswititi; zwitatamennde; tshifhinga tsha zwino; tshifhinga tsho fhelaho.</p> <p><b>Mupeleḁo na ndongazwiga:</b><br/>tshithoma, khoma, kholoni, semi kholoni, Maḁedere danzi na maḁuku</p> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  | <p>zwiwo nga mutevhe u re wone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U bula vhabvumbedzwa nga nḡila yone</li> <li>• U bula muḡoḡo wa tshifhinga</li> </ul> | <p><b>ḡitheretsha sa:</b></p> <p>vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḡano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</p> <p><b>Tholokanyonḡivho na zwiḡirathedzhi zwa u vhalala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima na u sikena</li> <li>• U vhalala wo tou fombe</li> <li>• U vhona nga ḡiḡo ḡa muhumbulo</li> <li>• U humbulela na kufhedzisele</li> <li>• Mbuno na kuhumbulele kwa ene muḡe</li> <li>• ḡhalutshedzo dza maipfi</li> </ul> | <p>tshitaila zwo teaho.</p> <p><b>Maitele a u ḡwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ḡekedza</li> </ul> |  |
|--|--|---|--|--|

| MUSHUMO WA U LINGA WA m WA 1: ORALA - (Vhukati ha themo) – U vhalesa n̄ha KANA Tholokanyon̄vho ya thetshesela (20 Maraga) |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Vhege<br>3-4  | <p><b>U thetshesela na u amba nga ha tshirendo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa contseputi.</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> <li>• U ṭalutshedza khonani uri ndi ngani u tshi funa tshirendo tshikene</li> </ul> | <p><b>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: Zwirendo</b></p> <p><b>Ngona dza u vhalala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhalala mugudi e eṭhe</li> </ul> <p><b>U rangela u vhalala zwiṭirathedzhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ḍivha mbonalo dza zwibveledzwa zwi ngaho sa dzina ḷa bugu; ṭhoho; nyolo fomaḷa</li> </ul> <p><b>U funza mbonalo dza ndeme dza tshirendo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapheledzo (raimi), mutevhetsindo (rithyimu)</li> <li>• tshivhumbeo tsha nga nn̄ḍa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiṭanza)</li> <li>• ṭhalutshedzo dzo dzumbaho</li> <li>• ḷimudi, thero na mulaedza</li> </ul> | <p><b>Tshibveledzwa tsha vhusiki: tshirendo tsha ene muṅe</b></p> <p>U funza milayo ya tshiṭanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tsha tshiṭanza</li> <li>• U shumisa maṭanganyi u itela u ṭumekanya</li> <li>• U shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na tshivhumbeo</li> <li>• Kunangele kwa maipfi na luambo lwo dzumbamaho</li> </ul> <p><b>U ṅwala tshirendo</b></p> <p><b>U sedza kha maitela a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi :</b></p> <p>U dovholola maiti; masala vhukuma; masala masumbavhuṅe; atikili</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b></p> <p>Raimi; maipfi o pambiwaho; maidioma; mirero; aḷitheresheni; mafanyisi; mamethafore</p> <p><b>Ndongazwiga:</b></p> <p>Tshithoma, tshiawelo</p> <p><b>Mupeleṭo:</b></p> <p>Kushumisele kwa dikishinari; mupeleṭo; phetheni ya mupeleṭo; milayo ya mupeleṭo</p> |

| <b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḶA WA 2: U ḶWALA (Vhukati ha Themo)</b>   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maanea (30 maraga)</li> </ul> <b>Nganetshelo / U vhuisa muhumbulo</b> |  |  |  |  |
| <b>Vhege<br/>5-6</b>   | <b>Khaseledzo ya Ḷirama:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shela mulenzhe kha nyambedzano i si ya fomaḶa na nga ha Ḷhoho dzi sa konḶi</li> <li>• U shumisa ridzhisiḶa yo teaho</li> <li>• U omelela kha khaseledzo</li> <li>• U Ḷivha mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• U Ḷwala Ḷotsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> | <b>Tshibveledzwa tsha Ḷitheretsha: Ḷirama (LuḶa luthihi)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U funza mbonalo dza <b>ndeme dza tshibveledzwa tsha Ḷitheretsha sa:</b> vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḶano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</li> </ul> <b>U tevhedza maitele a u vhala:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (u Ḷivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa/u vhambedza, u fhambanyisa, u ḶhaḶhuvha)</li> </ul> | <b>U Ḷwala mufhindulano; u tamba Ḷirama:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ḶhoḶea dza fomethe</li> <li>• VhaḶanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele</li> <li>• U nanga maipfi</li> <li>• U tea ha kuambeke kukene</li> <li>• U sokou ambavho</li> </ul> <b>U sedza kha maitele a u Ḷwala:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na Ḷekedza</li> </ul> | <b>U shuma na/nga maipfi :</b><br>Madzina zwao na madzina vhukuma, madzina mbumbano makateli; maiti; masala a vhuḶe<br><br><b>U shuma na/nga mafhungo</b><br>Mafhungo tswitit; zwitamennde; tshifhinga tsha zwino; tshifhinga tsho fhelaho; Ḷefhungo; Ḷipfanisi Ḷa Ḷefhungo na Ḷiiti |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p><b>U funza mbonalo dza ndeme dza tshirendo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapheledzo (raimi), mutevhetsindo (rithyimu)</li><li>• Tshivhumbeo tsha nga nṅa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiṅanza)</li><li>• Ṫhalutshedzo dzo dzumbaho<ul style="list-style-type: none"><li>• ṽimudi; thero na mulaedza</li></ul></li></ul> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Vhege<br/>7-8</p> | <p><b>U thetshelesa tshiṭori tshipufhi/foḷukuḷoo</b></p> <p><b>U thetshelesa tholokanyonḍivho</b></p> <p><b>U thetshelesa tshiṭori tshipufhi (nganeapufhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U topola mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• U ṅwala ṅotsi</li> <li>• U kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa contseputi.</li> <li>• U topola thekiniki dza u kwengweledza na u fhuredzela ho teaho</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>U amba nga ha tshiṭori/foḷukuḷoo yo</b></p> | <p><b>Tshibveledzwa tsha Ḳitheretsha: Zwiṭori zwipufhi (nganeapufhi) foḷukuḷoo(ngano)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>U funza Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha Ḳitheretsha sa:</b> vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitete a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa/u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> | <p><b>U ṅwala tzedzuluso/vhurifhi/dayari</b></p> <p>Ṭhoḍea dza fomethe na tshitaela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele</li> <li>• Ṭhumanyo ya pharagirafu</li> <li>• U nanga maipfi</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitete a u ṅwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ṅwala tzedzuluso/vhurifhi/dayari hu tshi tevhedzwa maitete a u ṅwala</b></p> | <p><b>U shuma na/nga maipfi :</b> Vhuthihi na vhunzhi; maḍadzisi; mbambedzo.</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo</b> tshifhinga tsha zwino; tshifhinga tsho fhelaho</p> <p><b>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> homofounu; maidioma</p> |
|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p><b>shumiswaho kha nyito yo fhiraho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U topola vhaanewa</li> <li>• U amba nga ha thero</li> <li>• U amba nga ha kuvhonele kwa ene muṅe</li> </ul>   | <p><b>Tholokanyonḡivho ya u vhala /ṭalela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima na u sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U humbulela ṭhalutshedzo dza maipfi a so ngo ḡowealeaho nga u sedza zwipiḡa zwo a vhumbaho</li> </ul> |  |  |
|  | <p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3: (ṭhanganyelo 50) - U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḡivho ya u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwibveledzwa zwa ḡitheretsha na zwi si zwa ḡitheretsha (20)</li> <li>• Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10)</li> <li>• Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul> |  |  |  |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Vhege<br/>9-10</b></p> | <p><b>Tholokanyondivho ya u thetshesela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tšalutshedza maitele a u thetshesela</li> <li>• U n̄wala n̄otsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>Nyambedzano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U amba nga ha mihumbulo yo khetheaho i re kha nganeapfufhi</li> <li>• U dzia sia nga ha muhumbulo na u tšumanya na tshibveledzwa u itela u tikedza vhuimo kana sia ilo.</li> <li>• U tšumanya zwi re kha nganeapfufhi na tshenzhemo ya ene muṇe.</li> </ul> | <p><b>Tshibveledzwa tsha L̄itheretsha: Nganeapfufhi</b></p> <p><b>U funza mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha</b></p> <p><b>L̄itheretsha sa:</b> vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</p> <p><b>U tevhedza maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa/u vhambedza, u fhambanyisa, u tšatšuvha)</li> </ul> <p><b>U funza mbonalo dza ndeme dza tshirendo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari),</li> </ul> | <p><b>U n̄wala maanea a nganetshelelo/u vhuisa mihumbulo</b></p> <p><b>U tevhedza milayo ya pharagirafu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fhungo la tšohoh ya pharagirafu</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nzudzanyo ya tšumekanya ya pharagirafu</li> </ul> </li> <li>• U shumisa maṭanganyi u itela u paṭekanya.</li> <li>• U tšalutshedza tšhoḍea dza tshibveledzwa tshi ngaho sa u anetshela/buletshedza tshiṭori.</li> <li>• U shumisa tshaka, vhulapfu na zwivhumbeo zwa mafhungo zwo fhambanaho</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitele a u n̄wala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi :</b></p> <p>Thangi, mitshila, midzi, maiti matikedzi</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo</b></p> <p>N̄efhungo na tshiitwa, lipfanisi la nefhungo</p> <p><b>Ndongazwiga na mupeleṭo:</b></p> <p>Kushumisele kwa dikishinari; phetheni dza mupeleṭo; milayo ya mupeleṭo; tšalutshedzo dza maipfi; ppanywa, mafhambanyi</p> |
|--|---|--|--|---|



|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>pfanapheledzo (raimi),<br/>mutevhetsindo (rithyimu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshivhumbeo tsha nga nḡa tsha tshirendo,</li> <li>• mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiḡanza)</li> <li>• Ṱhalutshedzo dzo dzumbaho</li> <li>• ḷimudi; thero na mulaedza</li> </ul> <p><b>Tholokanyondivho ya u vhala/ḡalela (zwitirathedzhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima</li> <li>• U sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• Mbuno na kuhumbulele kwa ene muḡe</li> <li>• U humbulela Ṱhalutshedzo dza maipfi a so ngo ḡoweleaho nga u sedza zwipiḡa zwo a vhumbaho</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ḡekedza</li> </ul> <p><b>U ḡekedza maanea uri a korekiwe/lingwe</b></p> |  |
|--|--|---|---|--|

| NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshelesa na U Amba</li> <li>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19</li> </ul>                | <p>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u vhala</li> <li>Nyito dza u vhalela n̄tha</li> <li>Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa)</li> <li>Nyito dza litheretsha dzo disendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita</li> </ul> | <p>Nyito dza U Nwala na U Netshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u nwala</li> <li>Kuñwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> <li>Maanea</li> <li>Mañwalwa a vhusiki</li> </ul>   | <p>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</li> </ul> |
| SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: THEMO YA 1 |  |  |  |  |
|  | <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 ORALA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela n̄tha (Maraga dza 20)</li> </ul> <p>(Mushumo hoyu u thomiwa kha Themo 1 wa khunyeledzwa kha Themo ya 2 hune wa do tea u rekhodiwa hone.)</p> | <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2 U N̄WALA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maanea: (Maraga dza 30)</li> </ul> <p>Nganetshelo / U vhuisa muhumbulo (Vhukati ha Themo)</p>   | <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3 (Maraga dza 50)</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20)</li> <li>Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10)</li> <li>Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul> |  |
|  |  |  |  |  |

**GIREIDI YA 7 THEMO YA 2**

| Zwikili                 | U thetshelesa na U amba   | U vhala na U țalela   | U řwala na U ņekedza   | Zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo   |
|-------------------------|---|---|--|---|
| <p><b>Vhege 1-2</b></p> | <p><b>Zwithetshhelesa zwa U thetshelesa na U amba:</b></p> <p><b>U thetshelesa u itela u pfesesa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U țalutshedza maitela a u thetshelesa</li> <li>• U řwala ņotsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>KANA</b></p> <p><b>U anetshela tshiřori ho livhiwaka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vhubvumbedzi: Dikishini (kunangele kwa maipfi); Luambo lwa muvhili; u țalusa ĭimudi, thounu, mudzedze wa tshifhinga, mațhakhetshandi</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitela a u thetshelesa:</b></p> <p><b>U rangela u thetshelesa:</b></p> | <p><b>U vhala/U țalela u itela u pfesesa:</b></p> <p><b>U vhala tshibveledzwa tsha u vhala tsha nganea (Masiatari a 30-40)</b></p> <p><b>Đirama (Ľitambwa ĭa luța luthihi kana ņța mbili - masiatari a 10-20)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ĭitheretshasa:</b> vhubvumbedzi, puloto, khuđano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</li> </ul> <p><b>KANA</b></p> <p><b>U vhala/U țalela u itela u pfesesa (tshibveledzwa tsho tou řwalwaho kana tsha u tou vhonwa sa khathuni/ zwiřiripi zwa fiĭimu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima,</li> </ul> | <p><b>U řwala maanea a nganetshelo (Pharagirafu dza 4-6/maipfi a 150-200)</b></p> <p><b>Milayo ya pharagirafu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fhungo ĭa țhoho ya pharagirafu</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Nzudzanyo i lunzhedzanaho ya pharagirafu</li> <li>• U țanganya u itela u țumekanya</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa tshakha, vhulapfu na zwivhumbeo zwa mafhungo zwo fhambanaho.</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitela a u řwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b></p> <p>Madzina tserekano, tshiitwa, madzina a re na mishumo mivhili, maiiti, mațaluli, mbambedzo</p> <p><b>U shuma na/mafhungo:</b></p> <p>Ľefhungo na tshiitwa, fhungo tswititi, tshitamennde, tshikhathi/tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho.</p> <p><b>Ľhalutshedzo dza maipfi:</b></p> <p>pfanywa, mafhambanyi, țhalutshedzo dzo dzumbamaho na dzi re khagala, luambo lwa nyanyuwo.</p> |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  | <p>U ðivhadza vhagudi nga ha nyimele ya u thetshelesa.</p> <p><b>Nga tshifhinga tsha u thetshelesa:</b> U vhudzisa, u ðivha, u fanyisa (zwi no elana), u ñwala notsi, u ðalusa</p> <p><b>Nga murahu ha u thetshelesa:</b> U tevhela tshenzhemo ya u thetshelesa.</p> <p>Vhagudi vha vhudzisa mbudziso; vha haseledza nga ha zwe maumbi a amba, nz.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U humbulela (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, nyimele, mulaedza)</li> <li>• U humbulela ðhalutshedzo ya maipfi a so ngo doweleaho nga u sedza zwipiða zwo a vhumbaho</li> <li>• Luambo lwa nyanyuwo</li> </ul> <p><b>Maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (u ðivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa/u vhambedza, u fhambanyisa, u ðhaðhuvha)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ñekedza</li> </ul> | <p><b>Ndongazwiga:</b> tshithoma, tshiawelo, tshigagarukela, tshivhudzisi</p> <p><b>U shumisa ðhalusamaipfi/dikishinari zwi khou ðuðuwedzwa</b></p> |
|--|--|---|--|---|

|                      |   |  |  |   |
|----------------------|---|--|--|---|
| <p>Vhege<br/>3-4</p> | <p>Zwiṯrathedzhi zwa U thetshesela na U amba:</p> <p>Tholokanyonḡivho ya u thetshesela – U shumisa tshibveledzwa tsha u tou vhonwa sa Phosiṯara/ Khungedzelo/mukumedzo wa mafhungo a theḡevishinia</p> <p>U tevhedza maitete a u thetshesela:</p> <p>U rangela u thetshesela: U ḡivhadza vhagudi nga ha nyimele ya u thetshesela.</p> <p>Nga tshifhinga tsha u thetshesela: U vhudzisa, u ḡivha, u fanyisa (zwi no elana), u ṅwala notsi, u ṯalusa</p> <p>Nga murahu ha u thetshesela: U tevhela tshenzhemo ya u thetshesela.</p> <p>Vhagudi vha vhudzisa mbudziso;</p> | <p>U vhala/U ṯalela u itela u pfesesa (U shumisa tshibveledzwa tsha u ṅwala/ kana tsha u vhonwa sa khungedzelo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima</li> <li>• U sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U humbulela (vhabvumbedzwa, nyimele, fhethuvhupo, mulaedza)</li> <li>• U humbulela ṯhalutshedzo ya maipfi a so ngo ḡowealeho nga u sedza zwipiḡa zwo a vhumbaho</li> <li>• Luambo lwa u fhuredzela</li> <li>• Luambo lwa fomaḡa/lu si lwa fomaḡa</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>KANA</b></p> <p>U vhala tshibveledzwa tsha ḡitheretsha sa nganea:</p> | <p>U ṅwala zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: U ṅwala khungedzelo/Phosiṯa (Nangani tshithihi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ṯhoḡea dza fomethe</li> <li>• Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho khatsho na nyimele</li> <li>• U nanga maipfi na u vhumba mafhungo</li> <li>• Eḡemennde dza u vhonwa sa: lushaka na saizi zwa fonto, ṯhoho dza mafhungo, zwiga, muvhala</li> <li>• Luambo lwa u fhuredzela</li> </ul> <p>U sedza kha maitete a u ṅwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> | <p>U shuma na/nga maipfi: Madzina vhukuma, mbeu, vhuthihi na vhunzhi</p> <p>Maṯaluli, masumbi, vhushaka</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshiptshi tsho livhaho na tsho vhighwaho, mafhungo tswititi na mafhungo mbumbano</p> <p>ṯhalutshedzo ya maipfi: Pfanywa, mafhambanyi, ṯhalutshedzo i re khagala na yo dzumbamaho</p> <p>Mupeleṯo na ndongazwiga: khoḡoni, semi-khoḡoni</p> |
|----------------------|---|--|--|---|

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  | <p>vha haseledza nga ha zwe maumbi a amba, nz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nweledza mukumedzo nga u tou amba</li> <li>• U vhina mafhungo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sedzesa kha mbonalo dza ndeme sa vhubvumbedzi, puloto, khuḁano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (u ḁivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (U fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ḁhaḁhuvha)</li> </ul> |  | <p><b>U shumisa dikishinari zwi khou tuḁuwedzwa</b></p> |
| <p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1 - Bammbiri la 1 (Orala) – 20 maraga</b><br/> (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa oralala vhukati ha themo u itela uri vha vhe vho linga vhagudi vhoḁhe musi themo i tshi fhela)</p> |  |  |  |   |

|                  |  |   |  |  |
|------------------|--|---|--|--|
| <p>Vhege 5-6</p> | <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U thetshhelesa na U amba:</b></p> <p>U amba ho lugiselwaho na hu so ngo lugiselwaho nga ha u tevhedza Ndaela na Maitele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sedza kha u nanga maipfi na u amba nga hao</li> <li>• U shumisa thounu, luvhilo na u shandukisa ipfi</li> <li>• U shumisa u humbulela nga tshifhinga tsha mukumedzo</li> <li>• U shumisa luambo lwa muvhili nga ṅdila yo teaho.</li> </ul> | <p><b>U vhala/U ṭalela u itela u pfesesa: U vhala tshibveledzwa tsha ndaela, sa maitele a zwithu/sia, nz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima</li> <li>• U sikena</li> <li>• U vhala wo tou fombe</li> <li>• U humbulela</li> </ul> | <p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi: ndaela</b></p> <p><b>Ṇwalani tshibveledzwa tsha ndaela sa, u bika zwiṭiwa, u lugisa zwo tshinyalaho, nz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa fomethe na tshitaila tshi re tshone</li> <li>• U sedza kha vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele</li> <li>• U ṭumekanya pharagirafu</li> <li>• U nanga maipfi na tshivhumbeo tsha mafhungo</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitele a u ṅwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> Maḡadzisi, thangeladzina - dza tshifhinga, fhethu na kutshimbilele, maṭaluli a mbalo</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b> Maambwaita na maambwaitwa</p> <p><b>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> maidioma na mirero</p> <p><b>Ndongazwiga:</b> tshifhandi, luṅala (aposiṭirofi)</p> <p><b>U shumisa dikishinari zwi khou ṭuṭuwedzwa</b></p> |
| <p>Vhege 6</p>   | <p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḶA WA 4 - U ṆWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 10) (Vhukati ha Themo).</li> </ul>   |   |  |  |

|                             |  |   |  |   |
|-----------------------------|--|---|--|---|
| <p><b>Vhege<br/>7-8</b></p> | <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U<br/>thetshesela na U amba:</b></p> <p><b>Ṭhodiṣiso nga ha nyedzisele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vhagudi vha ṅewa nyimele, i nga vha thaidzo kana zwithu zwo iteaho zwine vha tea u zwi edzisela.</li> <li>• Nyimele iyi i nga itwa hu so ngo thoma ha vha na ndugiselo kana u thoma u vhudza vhagudi nga zwine vha khou zwi edzisela.</li> <li>• U shumisa luambo lu pfallaho lwo kunaho tshoṭhe.</li> <li>• Mihumbulo i pfadzaho hu tshi dzhielaho nzhele vhatshesela na ndivho</li> </ul> | <p><b>U vhala/U ṭalela u itela u<br/>pfesesa:</b></p> <p><b>U vhala tshibveledzwa tsha<br/>Ṭitheretsha sa: Ḍirama/Nganea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mbonalo dza ndeme dza<br/>tshibveledzwa tsha<br/>Ṭitheretsha sa:</b><br/>vhabvumbedzwa,<br/>vhubvumbedzi, puloto,<br/>khuḍano, siangane,<br/>fhethuvhupo, muanetsheli,<br/>thero.</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitele a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḍivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> | <p><b>U ṅwala tzedzuluso ya ḍirama (U<br/>shumisa milayo ya pharagirafu:<br/>maipfi a 100-120):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sumbedza phindulo ya mugudi ene muṅe kha mushumo wa ḍirama.</li> <li>• U ṭhaṭhuvha kana u ṅea tsatsaladzo ya ḍirama.</li> <li>• Vhaṭaleli vho fhambanaho vha nga ṅea phindulo dzo fhambanaho kha ḍirama nthihi.</li> </ul> <p>U ṅea mbonalo dzi re dzone, tsumbo, dzina ṭa mubveledzi/mutambi, ṭhoho ya ḍirama, dzina ṭa khamphani yo ganḍisaho ḍirama, nz.</p> <p><b>U sedza kha maitele a u ṅwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga<br/>maipfi:</b> Maiti a no pfukisela na a sa pfukiseli</p> <p><b>U shuma na/nga<br/>mafhungo:</b></p> <p>Maambwaitwa, tshifhinga tsha zwino tshi bvelaho phanḍa, tshipitshi tsho livhaho na tsho vhwahwo</p> <p><b>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</b><br/>pfanywa, mafhambanyi, ṭhalutshdzo dzi re khagala na dzo dzumbamaho</p> <p><b>Ndongazwiga:</b><br/>khouḷoni, zwiḍevhe, tshivhudzisi, khoma, tshithoma</p> <p><b>U shumisa dikishinari</b></p> |
|-----------------------------|--|---|--|---|



|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <p>Vhege<br/>9 -10</p>                       | <p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA</b></p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20)</li> <li>• Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhone (10)</li> <li>• Mbudziso 3: Samarai (10)</li> <li>• Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul> |   |  |  |
| <p><b>NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI</b></p> |   |   |  |  |
|  | <p>Nyito dza U Thetshesela na U Amba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshesela na U Amba</li> <li>• Nyito dza U Thetshesela na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19</li> </ul>   | <p>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u vhala</li> <li>• Nyito dza u vhalela ntha</li> <li>• Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa)</li> <li>• Nyito dza litheretsha dzo disendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita</li> </ul> | <p>Nyito dza U Nwala na U Netshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maitele a u nwala</li> <li>• Kuñwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>• Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> <li>• Maanea</li> <li>• Manwalwa a vhusiki</li> </ul> | <p>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</li> </ul> |

| SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA   |   |  |
|--|---|--|
| <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 - Bammbiri la 1 (Oraja) – 20 maraga</p> <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa oraja kha Themo 1 u itela u vhona uri vhagudi vhothe vha lingiwe musi Themo 2 i tshi fhela)</p> | <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U N'WALA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 10)</li> </ul> <p>(Vhukati ha Themo murahu ha musi hu tshi nwalwa thesite ndangwa).</p> | <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20)</li> <li>Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhone (10)</li> <li>Mbudziso 3: Samarai (10)</li> <li>Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul> |

**GIREIDI YA 7 - THEMO YA 3**

| Zwikili                     | U thetshesela na U amba   | U vhala na U țalela   | U řwala na U ņekedza  | Zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| <p><b>Vhege</b><br/>1-2</p> | <p><b>Zwiřirathedzhi zwa U thetshesela na U amba</b><br/>Tholokanyonřivho ya u thetshesela nga ha u řadza fomo/ mbudziwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tevhedza maitele a u thetshesela</li> <li>• U řwala notsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa vhudavhidzani ha orařa nga ha kushumisele kwa mbudziwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga țhoho</li> <li>• U kovhekana mihumbulo</li> <li>• U seilisana na u thetshesela nga vhuronwane</li> <li>• U řadza magake</li> <li>• U shumisa maipfi o teaho u itela uri khaseledzo/nyambedzano i bvele phanřa.</li> </ul> | <p><b>U vhala tshibveledzwa nga vhuři ha mbudziwa na uri i řadzwa hani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mafhungo a țodeaho</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> <li>• Tsaino</li> </ul> <p><b>U vhala/U țalela u itela u pfesesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sikima</li> <li>• U sikena</li> <li>• U nweledza</li> <li>• U vhona nga ito řa mihumbulo</li> <li>• U humbulela</li> <li>• řhalutshedzo dza maipfi</li> </ul> | <p><b>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani sa u řadza dzifomo kana mbudziwa (khweshenee):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tevhela ndaela</li> <li>• U ņekedza phindulo dzi re dzone nahone dzi re na řhuřhuwedzo khadzo</li> <li>• U shumisa luambo lwo teaho</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitele a u řwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ņekedza</li> </ul> | <p><b>řhalutshedzo dza maipfi:</b><br/>Madzina zwao, makateli, mařadzisi a maitele na tshifhinga, mařalululi</p> <p><b>U shuma na/mafhungo:</b><br/>fhungodavhi řa dzina, fhungodavhi řa řiřaluli, fhungodavhi řa řiřadzisi, Mafhungo mbumbano na mafhungo tserekano</p> <p><b>řhalutshedzo dza maipfi:</b><br/>Pfanywa, mafhambanyi, homonimi</p> <p><b>Ndongazwiga:</b><br/>tshivhudzisi, elipisisi, madanzi na tshifhandi</p> <p><b>řhukhufhadzo:</b><br/>inishializesheni, akhironimi, kilipudi, řhirankhesheni</p> |

|                      |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|---|
| <p>Vhege<br/>3-4</p> | <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa u</b><br/><b>thetshelesa U thetshesela</b><br/><b>ḍirama(mufhindulano/inthaviyu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita mbudzi swa</li> <li>• U tevhedza milayo</li> <li>• U shumisa luambo lwo teaho</li> <li>• U ṅwala notsi</li> <li>• U vhiga mawanwa</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitete a u</b><br/><b>thetshelesa:</b></p> <p><b>U rangela u thetshesela:</b><br/>U ḍivhadza vhagudi nga ha nyimele ya u thetshesela.</p> <p><b>Nga tshifhinga tsha u</b><br/><b>thetshelesa –</b></p> <p>U vhudzisa, u ḍivha, u fanyisa (zwi no elana), u ṅwala notsi, u ṭalusa</p> | <p><b>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha</b><br/><b>sa ḍirama ya vhaswa/ḍirama ya</b><br/><b>radio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza</li> </ul> <p><b>tshibveledzwa tsha ḷitheretsha</b><br/><b>sa:</b> vhubvumbedzi, puloto, khudano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p><b>Vhurendi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza vhurendi</li> <li>• Tshivhumbeo tsha nga ngomu</li> </ul> <p>tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapheledzo (raimi), mutevhetsindo (rithyimu)</p> | <p><b>Zwibveledzwa zwilapfu</b><br/><b>tsumbo. Inthaviyu ya u tou</b><br/><b>ṅwala kana yo tou ṅwalwaho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ṭhoda dza fomethe, tshitaela</li> <li>• Vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele</li> <li>• U nanga maipfi</li> <li>• Kushumisele kwa luambo kwo teaho</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitete a u</b><br/><b>ṅwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b><br/>madzina vhukuma, vhuthihi, na vhunzhi, Maṭaluli: a mbambedzo, a suphaletivi</p> <p><b>U shuma na/nga</b><br/><b>mafhungo:</b></p> <p>Mafhungo tserekano a re na fhungodavhi ḷa vhushaka; tshipitshi tsho livhaho na tshi so ngo livhaho</p> <p><b>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</b><br/>Midzi ya maipfi</p> <p><b>Ndongazwiga:</b><br/>Kholoni, zwiḍevhe;</p> |
|----------------------|--|--|--|---|

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  | <p><b>Nga murahu ha u thetshelesa:</b></p> <p>U tevhela tshenzhemo ya u thetshelesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita mañweledzo/samari ya mukumedzo nga u tou amba</li> <li>• U ita magumo avhuḡi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tshivhumbeo tsha nga nḡa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiḡanza)</li> <li>• ḡhalutshedzo yo dzumbamaho</li> <li>• ḡimudi</li> <li>• thero na mulaedza</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitela a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḡivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ḡhaḡhuvha)</li> </ul> |  | <p>tshiawelo (khoma), tshithoma, luḡala na tshivhudzisi</p> |
|--|---|---|--|---|

| Mushumo wa u linga wa Fomaḷa wa 6 – Maḥwalwa a Vhusiki: Phorodzhekiti – Liga ḷa 1: Ṽhoḷisiso (Vhagudi vha ita Ṽhoḷisiso dza phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| <p>Vhege<br/>5-6</p>  | <p><b>Zwiṽirathedzhi zwa u thetshesesa na u aḃba</b></p> <p><b>Zwivhumbeo zwo fhambanaho zwa vhudzavhidzani ha oraḷa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita mvulatswinga ya vhuḷi/kuḷivhadzele kwavhuḷi</li> <li>• U shumisa thounu, luvhilo na u shandukisa ipfi</li> <li>• U shumisa u humbulela nga tshifhinga tsha mukumedzo</li> <li>• U shumisa luambo lwa muvhili lu re lwone</li> <li>• U ita magumo avhuḷi</li> </ul> <p><b>Tholokanyonḷivho ya u thetshesesa (tshibveledzwa tsho ḥwalwaho/mukumedzo wa</b></p> | <p><b>U vhala tshibveledzwa nga ha u ḥwala ḥdivhadzo/adzhenda na minetse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> <li>• Fomethe</li> <li>• U ita mushumo</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitela a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḷivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṽhaṽhuvha)</li> </ul> <p><b>U vhala/u ṽalela u itela u pfesesa tshibveledzwa tsho ḥwaliwaho/ tsha</b></p> | <p><b>Zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani, tsumbo, ḥdivhadzo/adzhenda na misetse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U topola vha ṽanganedzi vha mafhungo, ḥdivho na u ḥwala;</li> <li>• U dzhia tsheo ya tshitaela, kuvhonele kwa zwithu na fomethe ya u ḥwala;</li> <li>• U nanga maipfi na zwivhumbeo zwa luambo</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitela a u ḥwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b></p> <p>Masala: vhushaka, masumbi, masumbavhuḷe.</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b></p> <p>Tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, tshifhinga, tshipitshi tsho livhaho na tsho vhwigwaho, maambaita na maambaitwa</p> <p><b>ṽhalutshedzo dza maipfi:</b></p> <p>Mitshila ya maiti (masikwa)</p> <p><b>Ndongazwiga:</b></p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p><b>mafungo a TV)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ŧalutshedza maitela a u thetshesela</li> <li>• U űwala notsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitela a u thetshesela:</b></p> <p><b>U rangela u thetshesela:</b><br/>U ŧivhadza vhagudi nga ha nyimele ya u thetshesela.</p> <p><b>Nga tshifhinga tsha u thetshesela –</b><br/>u<br/>vhudzisa, u ŧivha, u fanyisa (zwi no elana),<br/>u űwala notsi, u ŧalusa</p> <p><b>Nga murahu ha u thetshesela:</b><br/>U tevhela tshenzhemo ya u thetshesela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita maűweledzo/samari ya mukumedzo nga u tou amba</li> <li>• Magumo avhuḑi</li> </ul> | <p><b>u vhonwa/girafu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tshimbidza maḑo nga nḑha u itela u wana muhumbulo muhulwane (U sikima)</li> <li>• U tshimbidza maḑo nga nḑha u itela u wana zwidodombedzwa zwi tikedzaho (U sikena).</li> <li>• U humbulela ḑhalutshedzo ya maipfi a so ngo ḑoweleaho na zwifanyiso</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Mihumbulo ya ene muḑe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhalulula na űekedza</li> </ul> | <p>Luḑala (aposiḑorofi);<br/>Kushumisele kwa<br/>madanzi; khoma;<br/>tshithoma (tshitopo);<br/>kholoni</p> |
|--|--|--|--|--|

|           |   |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|
| Vhege 6   | <p>Mushumo wa u linga wa Fomaḷa wa 6 – Maḥwalwa a Vhusiki: Phorodzhekiti – Liga 1a 2: U ḥwala (Vhagudi vha thoma u ḥwala phurodzhekiti dzavho) – Maraga dza 30</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana phurojekiti ya u ḥwala ha vhusiki</li> <li>• Mvetamveto</li> <li>• U rivaisa</li> <li>• U khakhulula</li> <li>• U vhululula</li> <li>• U ḥetshedza</li> </ul>                          |  |  |  |
| Vhege 7-8 | <p>Zwiḥirathedzhi zwa U thetshesesa na U amba</p> <p>U thetshesesa na u ita nyambedzano nga ha mafhungo a tshifhinga tshetsho a re kha gurannḁa na atikili dza magazini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thounu, luvhilo na u shandukisa ipfi (u shandukisa ipfi)</li> <li>• U shumisa luambolwa u nyanyula/fhuredzela/kwengwe ledza</li> <li>• U shumisa maipfi/ngafhadzo</li> </ul> | <p>U vhala/U ḥalela u itela u wana mafhungo(u shumisa tshibveledzwa sa atikili dza gurannḁa/atikili dza magazini/zwipitshi zwo ḥwaliwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tshimbidza maḥo nga ḥḥa u itela u wana muhumbulo muhulwane (u sikima)</li> <li>• U tshimbidza maḥo nga ḥḥa u itela u wana zwidodombedzwa zwitikedzaho(u sikena)</li> <li>• U humbulela</li> <li>• Mbuno na kuvhonele kwa ene muḥe</li> <li>• Kuvhonele kwa muḥwali</li> <li>• U humbulela ḥhalutshedzo ya</li> </ul> | <p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzana zwilapfu/zwipfufhi: Ḥwalani atikili ya gurannḁa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ḥhoḁea dza fomethe, tshitaila</li> <li>• Vhaḥanganedzi vha mafhungi, ndivho na nyimele</li> <li>• U nanga maipfi na zwivhumbeo zwa luambo</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitela a u ḥwala:</b></p> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b><br/>Madzina a ngelekanyo (khumbulelo), madzina a zwi fareaho, thangeladzina</p> <p>Maḥaluli (maḁadzadzina): mbambedzo</p> <p><b>U shuma na /nga mafhungo:</b><br/>Nzudzanyo ya u lunzhedza (u tevhekana, nzudzanyo u ya nga ndeme, pharagirafu ya mbuletshedzo, luambo lwa u kwengeledza na</p> |



|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | <p>ya u vhidza muambi ane a khou tevhela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tevhedza milayo</li> <li>• Luambo lwa muvhili nga ndila yo teaho</li> <li>• Mathomo na magumo a re na mutsindo</li> <li>• Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho khatsho na nyimele</li> </ul> <p><b>U vhalela n̄tha ha gurann̄da ho lugiselwaho na hu so ngo lugiselwaho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thounu, luvhilo na u shandukisa ipfi (inthonesheni).</li> <li>• U shumisa ndongazwiga nga ndila i pfadzaho</li> <li>• U shumisa luambo lwa muvhili nga ndila yo teaho</li> </ul> | <p>maipfi a so ngo d̄owealeho na zwifanyiso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luambo lwa fomāla/lu si lwa fomala</li> <li>• Ṽhalutshedzo dzo livhaho/dzo dzumbamaho</li> </ul> <p><b>Figara dza muambo</b></p> <p><b>U n̄wala tholokanyond̄ivho</b></p> <p><b>U tevhedza maitele a u n̄wala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U d̄ivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na n̄kedza</li> </ul> | <p>lwa nyanyuwo, u dzhia sia na luvhengela mbiluni; u sedza nga iṭo ḷithihi (siṭeriothaiphi) mbudziso dzi sa ṭoḍi phindulo.</p> <p><b>Ṽhalutshedzo dza maipfi:</b><br/>Pfanywa (sinonimi), mafhambanyi (antonimi), ṭhalutshedzo dzi re khagala (ḷithereḷa), phindulo dzo dzumbamaho</p> <p><b>Ndongazwiga:</b><br/>Zwiḍevhe; tshigagarukela; tshiawelo (khoma); tshithoma (tshitopo); tshivhudzisi; eḷipisisi.</p> |
|--|---|---|--|--|

|                       |  |  |  |   |
|-----------------------|--|--|--|---|
|                       | <p>Mushumo wa u linga wa Fomaļa wa 7 – Mañwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti – Liga ļa 3: Mukumedzo wa Oraļa (Vhagudi vha ita Mukumedzo wa Oraļa wa Phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa tshivhumbeo tsho teaho: mathomo, mutumbu na mafhedzele</li> <li>• U ñekedza muṭoḍo kana mudzedze wa mafhungo na zwidodombedzwa zwa u tikedza</li> <li>• Vhuṭanzi ha uri nangoho ho itwa risetshe kana ṭhoḍisiso</li> <li>• U shumisa luambo lwa muvhili lwo teaho khathihi, tsumbo, kutshimbidzele kwa zwanda, maṭo, na zwinwe</li> <li>• Ipfi lo ṭambaho</li> <li>• U dzhenelela kha nyambedzano</li> <li>• U nea muvhigo u fhaṭaho</li> <li>• U lalamisa nyambedzano</li> <li>• U sumbedza thompho</li> </ul> <p>Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u tea u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa do rekhodiwa hone.</p> |  |  |   |
| <p>Vhege<br/>9-10</p> | <p>Zwiṭirathedzhi zwa U thetsheslesa na U amba</p> <p>Tholokanyonḍivho ya u thetsheslesa yo sendekwaho kha u ñea masia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita ñdowendowe ya maitela a u thetsheslesa</li> <li>• U ñwala ñotsi</li> <li>• U ñwala phindulo</li> </ul>   | <p><b>Tholokanyonḍivho ya ļitheretsha dza vhaswa sa nganea/tshiṭori tshipfufhi/ḍirama/ḍirama dza radio.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza ļitheretsha: sa vhaanewa/vhabvumbedzwa; vhubvumbedzi, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</li> </ul> | <p><b>U ñwala maanea a nganetshelo/mbuletshedzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ṭhoḍea dza fomete, tshitaela, muhumbulo wau.</li> <li>• Vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele.</li> <li>• U nanga maipfi na zwivhumbeo zwa luambo.</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b></p> <p>Madzina tserekano, masala a vhuñe; maḍadzisi; mbambedzo</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b></p> <p>Ñefhungo na tshiitwa, ļipfanisi ļa ñefhungo na ļiiti, u ṭhaṭhuvha pharagirafu ya mafhungo a sa konḍi,</p> |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | <p><b>Ndila dzo fhambanaho dza vhudavhidzani ha oraḷa, tsumbo: u nea ndaela ya masia.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa luambo nga ndila yo teaho</li> <li>• Mafhungo mapfufhi o teaho</li> <li>• Zwidodombedzwa</li> </ul> | <p><b>Maitete a u vhala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha)</li> </ul> | <p><b>U sedza kha maitete a u ṅwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> <p><b>U ṅwala maanea a nganetshelo/mbuletshedzo</b></p> | <p>zwitatamennde, tshifhinga tsho fhelaho, tshifhinga tsha zwino.</p> <p><b>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</b><br/>pfanywa, mafhambanyi, ḷitherala, phindulo dzo dzumbamaho</p> <p><b>Ndongazwiga:</b><br/>Tshithoma; khoma (tshiawelo) kholoni, semi kholoni</p> |
| <p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8</b></p> <p><b>U FHINDULA MANWALWA A LITHERETSHA (MARAGA DZA 30)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshirendo (10)</li> <li>• Dirama (10)</li> <li>• Nganeapfufhi (10)</li> </ul> |  |   |   |   |

| NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI        |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshelesa na U Amba</li> <li>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19</li> </ul> | <p>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u vhala</li> <li>Nyito dza u vhalela nṱha</li> <li>Nyito dza ṱholokanyondivho (u vhalela u pfesesa)</li> <li>Nyito dza ṱlitheretsha dzo ḡisendekaho kha tshaka tharu dza ṱlitheretsha dzo randelwaho iyo simesita</li> </ul>  | <p>Nyito dza U Ṇwala na U Ṇetshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u Ṇwala</li> <li>KuṆwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> <li>Maanea</li> <li>MaṆwalwa a vhusiki</li> </ul> | <p>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</li> </ul> |
| SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA |   |  |  |  |
|  | <p>Mushumo wa u linga wa Fomala wa 6 – MaṆwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti – Ṭiga Ṭa 2: U Ṇwala (Vhagudi vha thoma u Ṇwala phurodzhekiti dzavho) – Maraga dza 30</p>  | <p>Mushumo wa u linga wa Fomala wa 7 – MaṆwalwa a Vhusiki: Phurodzhekiti – Ṭiga Ṭa 3: Mukumedzo wa OraṬa (Vhagudi vha ita Mukumedzo wa OraṬa wa Phurodzhekiti dzavho) – 20 maraga<br/>Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u tea u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa do rekhodiwa hone.</p> | <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8<br/>U FHINDULA MANWALWA A LITHERETSHA (MARAGA DZA 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tshirendo (10)</li> <li>Dirama (10)</li> <li>Nganeapfufhi (10)</li> </ul>  |  |

**GIREIDI 7 THEMO YA 4**

| Zwikili                               | U thetshesesa na U amba   | U vhala na U talela  | U n'wala na U nekedza   | Zwivhumbeo na Milayo zwa Luambo   |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
| <p><b>Vhege</b></p> <p><b>1-2</b></p> | <p><b>Zwiṭirathedzhi zwa U thetshesesa na U amba</b></p> <p><b>Tshipitshi tshi so ngo lugiselwaho:</b></p> <p>U ḍivhadza muambi/dzindivhuho/u anetshela tshiṭori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nanga ṭhoho yo teaho</li> <li>• U dzudzanya mafhungo nga nḍila i ṭumekanaho</li> <li>• U ṭalusa ḍivhaipfi na zwivhumbeo zwa luambo</li> <li>• Mathomo na magumo avhuḍi</li> </ul> <p><b>Mbonalo na milayo (thekiniki dza u amba phanḍa ha vhathu, tshivhumbeo)</b></p> <p><b>U vhalela nṭha</b></p> | <p><b>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha, sa nganea ya vhaswa/nganeapfufhi/ḍirama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ḷitheretsha: Zwi ngaho sa: Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</li> </ul> <p><b>U vhala/ U talela u itela u pfesesa (u shumisa tshibveledzwa tsha u n'wala na u vhonwa)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tshimbidza maṭo nga nṭha u itela u wana muhumbulo muhulwane (u sikima)</li> <li>• U tshimbidza maṭo nga nṭha u itela u wana zwidombedzwa zwi tikedzaho (u sikena)</li> </ul> | <p><b>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshilapfu/tshipfufhi tsumbo- U nea masia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ṭhoḍea dza fomethe, tshitaela</li> <li>• Vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele</li> <li>• U nanga maipfi na zwivhumbeo</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitela a u n'wala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na nekedza</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b> madzina tserekano, maṭaluli, mbambedzo, thangeladzina – tswititi (ipfi ḷithihi), mbumbano (maipfi mavhili), tserekano (maipfi mararu na u fhira) thangeladzina.</p> <p><b>U shuma na/mafhungo:</b> Mafhungo tswititi, mafhungo mbumbano, mafhungo tserekano, fhungodavhi ḷa dzina, fhungodavhi ḷa ḷiṭaluli, fhungodavhi ḷa ḷiḍadzisi</p> <p><b>ṭhalutshedzo dza maipfi:</b> Pfanywa, mafhambanyi, ṭhalutshedzo dzo dzumbamaho na dzi re khagala kha nyimele,</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thounu, luvhilo na u shandukisa ipfi (u shandukisa ipfi)</li> <li>• U shumisa ndongazwiga nga ndila i pfadzaho</li> <li>• U shumisa luambo lwa muvhili nga ndila yo teaho</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitela a u thetshelesa:</b></p> <p><b>U rangela u thetshelesa:</b><br/>U divhadza vhagudi nga ha nyimele ya u thetshelesa.</p> <p><b>Nga tshifhinga tsha u thetshelesa</b> – u vhudzisa, u divha, u fanyisa (zwi no elana), u nwala notsi, u xalusa</p> <p><b>Nga murahu ha u thetshelesa:</b><br/>U tevhela tshenzhemo ya u thetshelesa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ita mañweledzo/samari ya mukumedzo nga u tou amba</li> <li>• U ita magumo avhudi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U humbulela</li> <li>• U humbulela(u inifera) thalutshedzo ya maipfi a so ngo doweleaho na zwifanyiso</li> <li>• Mihumbulo mihulwane na i tikedzaho</li> <li>• Mbuno na kuhumbulele</li> <li>• U humbulela na u pendela</li> <li>• Mihumbulo ya ene muñe</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitela a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U divhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u thathuvha)</li> </ul> |  | <p>mañaluli na mañadzisi</p> <p><b>Ndongazwiga:</b>semi-khołoni, zwiñevhe, tshithoma , luñala (aposiñirofi)</p> |
|--|--|--|--|---|

| Zwikili      | U thetshesela na U amba   | U vhala na U țalela   | U řwala na U řekedza  | Zwibveledzwa na Milayo zwa kushumisele kwa Luamb o   |
|--------------|---|---|---|--|
| Vhege<br>3-4 | <p>Zwiřirathedzhi zwa U amba na U thetshesela:</p> <p>Tholokanyořdivho ya u thetshesela(tshibveledzwa tsho řwalwaho/mukumedzo wa mafhungo a TV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tevhedza maitele a u thetshesela</li> <li>• U řwala notsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>Nřila dzo fhambanaho dza vhudzavhidzani ha orařa</b></p> <p><b>U amba nga ha e-meili/phosiřara/u řwala dayari/ fuřaya (mabambiri a u řivhadza/ařadza)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo na milayo</li> </ul> | <p><b>U vhala tshibveledzwa tshi ngahosa dayari/e-meili/ mabambiri a u řivhadza (fulaya)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomethe</li> <li>• Kushumisele kwa luambo</li> <li>• Vhařanganedzi vha mafhungo</li> </ul> <p><b>Vhurendi/folukuřoo (ngano)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshirendo</li> <li>• Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapehedzo (raimi), mutevhesindo (rithyimu)</li> <li>• Tshivhumbeo tsha nga nřa tsha tshirendo, mitaladzi, (vese), maipfi, ndima (zwiřanza),thaiphogirafu</li> </ul> | <p><b>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwilapfu/zwipfufhi, tsumbo e-meili, phosiřara/u řwala dayari, fuřaya.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Třořea dza fomethe, tshitaela, kuvhonele kwa ene muře</li> <li>• Vhařanganedzi vha mafhungo, ndivho na nyimele</li> <li>• U nanga maipfi, tshivhumbeo tsha fhungo, vhulapfu na tshakha</li> </ul> <p><b>Řwalani tshithihi tsha zwibveledzwa zwi re afho nřa</b></p> <p><b>U tevhela maitele a u řwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b></p> <p>Masala – zwivhudzisi, masumbi, makateli; madzina a sa livhi (madzina a zwi sa vhalei, indefenethe), maiti</p> <p><b>Mařaluli: mbambedzo, mařaluli a suphařethivi</b></p> <p>Thangi, mitshila na midzi</p> <p><b>U shuma na / nga mafhungo:</b></p> <p>Tshipitshi tsho livhaho; mbudziso na u fhindula nga u řavhanya ; řipfanisi řa řefhungo na řiiti; zwitatamennde zwo řukufhadzwaho; mbudziso dzi si na</p> |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana, u t̄oḡisisa, u dzudzanya na u ṅekedza</li> <li>• U nweledza mukumedzo nga u tou amba.</li> </ul> | <p>T̄halutshedzo yo dzumbamaho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L̄imudi</li> <li>• Thero na mulaedza</li> </ul> <p><b>U tevhedza maitete a u vhala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rangela u vhala (U ḡivhadza tshibveledzwa)</li> <li>• U vhala (mbonalo dza tshibveledzwa)</li> <li>• Nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u fanyisa, u fhambanyisa, u t̄haṅhuvha)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> | <p>phindulo</p> <p><b>T̄halutshedzo dza maipfi:</b><br/>Mafhambanyi (antonimi); t̄halutshedzo dzi re khagala (litheraḡa); dzo dzumbamaho kha nyimele</p> <p><b>Ndongazwiga:</b><br/>Zwiḡevhe; tshivhudzisi; tshiawelo (khoma); tshigagarukela; fonto</p> |
| <p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḡA WA 7: Oraḡa – Maraga dza 20</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mushumo wa u tou amba nga ha phurojekiti</li> </ul> <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhoṅhe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4).</p> |   |  |  |  |



|                             |  |  |   |  |
|-----------------------------|--|--|---|--|
| <p><b>Vhege</b><br/>5-6</p> | <p>Zwiṭirathedzhi zwa U thetsheslesa na U amba</p> <p><b>Tholokanyonḡivho ya u thetsheslesa</b></p> <p><b>U ṭalutshedza maitele a u thetsheslesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ṅwala notsi</li> <li>• U fhindula mbudziso</li> </ul> <p><b>Tshipitshi tsho lugiselwaho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U shumisa thounu, luvhilo na u shandukisa ipfi (inthonesheni)</li> <li>• U shumisa luambo lwa muvhili nga ṅḡila yo teaho</li> <li>• U shumisa luambo lwa u nyanyula/fhuredzela/kwengweledza</li> <li>• U shumisa maipfi/ngafhadzo ya u vhidza muambi ane a khou tevhela</li> <li>• U tevhedza milayo</li> <li>• Luambo lwa muvhili lu re</li> </ul> | <p>U vhalu tshibveledzwa tsha ḡitheretsha sa nganea ya vhaswa/nganeapfufhi/ḡirama/ folukuḡoo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza ḡitheretsha sa: Vhabvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḡano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero.</li> </ul> <p><b>Vhurendi: Zwirendo zwo randelwaho</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbonalo dza ndeme dza tshirendo</li> <li>• Tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso zwa muhumbulo (imedzhari), pfanapehedzo (raimi), mutevhetsindo (rithyimu)</li> <li>• Tshivhumbeo tsha nga ṅḡa tsha tshirendo, mitaladzi (vese), maipfi, ndima (zwiṭanza), thaipholodzhi</li> </ul> | <p>Ndovhololo na ndugiselo ya mulingo</p> <p><b>Maanea</b></p> <p><b>ḡiga ḡa ndugiselo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ṥhoḡea ya fomete, tshitaila na kuvhonele kwa ene muḡe</li> <li>• Vhaṭanganedzi vha mafhungo, ndivo na nyimele</li> <li>• U nanga maipfi</li> </ul> <p><b>U sedza kha maitele a u ṅwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pulana</li> <li>• U ita mvetomveto</li> <li>• U ita ndovhololo</li> <li>• U khakhulula/dzudzanya</li> <li>• U vhalulula na ṅekedza</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b></p> <p>maiti matikedzi;</p> <p>maiti,</p> <p>Maṭaluli (maḡadzadzina): mbambedzo</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo:</b></p> <p>U dzhia sia; u sedza nga iṭo ḡithihi; (siteriothaiphi); luvhengelambiluni, zwitatamennde zwa nyanyuwo na zwa u fhuredzela; mbudziso dzi si na phindulo</p> <p><b>Ṥhalutshedzo dza maipfi:</b></p> <p>Pfanywa (sinonimi), mafhambanyi (antonimi) kha nyimele</p> |
|-----------------------------|--|--|---|--|

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | <p>Iwone</p> <p>Mathomo na magumo a kungaho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho khatsho na nyimele</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ṭhalutshedzo yo dzumbamaho</li> <li>• Ḷimudi</li> <li>• Thero na mulaedza</li> </ul> <p><b>U sengulusa tshirendo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitaladzi, maipfi, zwiṭanza, ṭhumanyo, ritureini, kuṅwalele, ndongazwiga</li> </ul> <p>Ṭhalutshedzo: dzo dzumbamaho na dzi re khagala</p> |  | <p><b>Ndongazwiga:</b>tshithoma (tshitopo), tshiawelo (khoma), tshigagarukela; tshivhudzisi</p> |
|--|---|--|--|---|

**Mushumo wa u Linga wa FOMALA wa 9 – U Nwala**

- U Nwala Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)

(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu nga vhege ya 5 u itela uri themo i tshi fhela vha vhe vho koreka mishumo ya vhagudi vhoṭhe nahone u fanela u nwalwa murahu ha musu hu tshi nga nwalwa thesite ndangwa)

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| <p>Vhege<br/>7-8</p> | <p><b>U dovholola na u lugisela mulingo</b></p> <p><b>U amba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshipitshi kana nyambedzano kananyambedzano dzo lugiselwaho</li> <li>• U vhala ho lugiselwaho</li> <li>• U vhala hu so ngo lugiselwaho</li> </ul> <p><b>U thetshelesa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tholokanyondivho ya u thetshelesa</li> </ul>   | <p><b>U dovholola na ndugiselo ya mulingo</b></p> <p><b>U vhala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhala ho lugiselwaho</li> <li>• Tholokanyondivho ya u vhala</li> <li>• Samari/Manweledzo</li> <li>• Litheretsha: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nganea/zwiṭori zwipufhi/folukoḽoo</li> <li>- Dṛama/U guda filimu</li> <li>- Zwirendo</li> </ul> </li> </ul> | <p><b>U dovholola na ndugiselo ya mulingo</b></p> <p><b>U ṛwala:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiveledzwa zwa vhudavhidzani</li> <li>• Maanea</li> </ul> | <p><b>U shuma na/nga maipfi:</b></p> <p>Masala a vhunzhi; Masala a mbuelamurahu; tsinde.</p> <p><b>U shuma na/nga mafhungo</b></p> <p>Fhungo tswititi, fhungo mbumbano na fhungo tserekano; zwitatamennde; ṛefhungo-ḽiiti; ṛḽila dza u vhudzisa, khanedza</p> <p><b>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</b></p> <p>Pfanywa; mafhambanyi; ḽitheraḽa; ṫhalutshedzo dzo dzumbamaho</p> <p><b>Ndongazwiga</b></p> |
| <p>Vhege 9-10</p>    | <p><b>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 - THESITE NDANGWA</b></p> <p><b>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ḽitheretsha na zwi si zwa ḽitheretsha (20)</li> <li>• Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10)</li> <li>• Mbudziso 3: Samarai (10)</li> <li>• Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul> |  |  |  |

| NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito dzo fhambanaho dza U Thetshelesa na U Amba</li> <li>Nyito dza U Thetshelesa na U Amba dzine dza anana na nyimele ya Covid-19</li> </ul>   | <p>Nyito dza U Vhala na U Lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u vhala</li> <li>Nyito dza u vhalela n̄tha</li> <li>Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa)</li> <li>Nyito dza litheretsha dzo disendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita</li> </ul> | <p>Nyito dza U Nwala na U Ntshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitele a u nwala</li> <li>Kuñwalele kwa ndima / pharagirafu</li> <li>Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> <li>Maanea</li> <li>Mañwalwa a vhusiki</li> </ul>  | <p>Nyito dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyito dzo vanganaho dza Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo</li> </ul> |
| SAMARI  |  |  |  |
| <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7: Oraja – Maraga dza 20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mushumo wa u tou amba nga ha phurojekiti</li> </ul> <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhothe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4).</p> | <p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 9: U Nwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala)</li> </ul>   | <p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 - THESITE NDANGWA</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyondivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20)</li> <li>Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10)</li> <li>Mbudziso 3: Samarai (10)</li> <li>Mbudziso 4: Milayo na Zwivhumbeo zwa Luambo (20)</li> </ul> |  |